Figure S1. Experimental design of sound stimulation of grape cultured cells and field-grown grapevines. (A) Sound stimulation of VR cells. A speaker (SP) was placed in an incubator. Petri dishes containing VR cells were placed 70 cm below the speaker. (B) Sine wave sound at 1,000 Hz was produced using Wave Gene (http://efu.jp.net/soft/wg/wg.html) under a laptop computer (PC). (C) Sound stimulation of bunches on field-grown grapevine. Sound stimulation was performed at véraison (August 6, 2019). A speaker (SP) was placed approximately 70 cm away from bunches. (D) Sine wave sound at 1,000 Hz was produced using Wave Gene set under a laptop computer (PC).



Figure S2. Nucleotide sequence of *UFGT* gene for promoter assay. A 1,608 bp promoter upstream of the translation start site (*V. vinifera* UDP-glucose: flavonoid 3-*O*-glucosyltransferase gene, promoter region, GenBank accession no. AY955269. Kobayashi et al., 2001) was used. Black shaded region is a highly conserved region among *Vitis* species. Boxed 8-bp sequence (ATTTCAAA) is the predicted ethylene-responsive element (Itzhaki et al., 1994).